

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje / Fizička kultura i zdravi stilovi života (2017), modul Zdravi stilovi života / IT tehnologije u sportu

Uslovljenost drugim predmetima	nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta	Osposobljavanje studenata za rad na računarima, korišćenje savremenih informaciono komunikacionih tehnologija i korišćenje računara u kancelarijskom poslovanju.
Ime i prezime nastavnika i saradnika	Prof dr Miloš Daković, dr Miloš Brajović, dr Isidora Stanković
Metod nastave i savladanja gradiva	predavanja (2 časa) i vježbe (2 časa)
I nedjelja, pred.	Uvodni čas. Upoznavanje sa strukturom predmeta, načinom rada i ocjenjivanja. Osnovni pojmovi i istorijat ICT.
I nedjelja, vježbe	
II nedjelja, pred.	Arhitektura PC racunara, Osnovne komponente, Karakteristike komponenti
II nedjelja, vježbe	
III nedjelja, pred.	Arhitektura PC racunara, Osnovne komponente, Karakteristike komponenti
III nedjelja, vježbe	
IV nedjelja, pred.	Računarski softver - sistemski i aplikativni. Osnovni zadaci operativnih sistema
IV nedjelja, vježbe	
V nedjelja, pred.	Operativni sistemi Linux, Windows i Mac OS.
V nedjelja, vježbe	
VI nedjelja, pred.	Računarske mreže. Osnovni pojmovi.
VI nedjelja, vježbe	
VII nedjelja, pred.	Mrežni servisi i protokoli.
VII nedjelja, vježbe	
VIII nedjelja, pred.	Softver za kancelarijsko poslovanje. Rad sa tekstualnim dokumentima.
VIII nedjelja, vježbe	
IX nedjelja, pred.	Rad sa tekstualnim dokumentima u Libre Office okruženju
IX nedjelja, vježbe	
X nedjelja, pred.	Napredne tehnike u radu sa tekstualnim dokumentima
X nedjelja, vježbe	
XI nedjelja, pred.	Kolokvijum
XI nedjelja, vježbe	
XII nedjelja, pred.	Rad sa tabelarnim dokumentima.
XII nedjelja, vježbe	
XIII nedjelja, pred.	Tabelarni dokumenti u Libre Office okruženju.
XIII nedjelja, vježbe	
XIV nedjelja, pred.	Napredne tehnike u izradi tabelarnih dokumenata.
XIV nedjelja, vježbe	
XV nedjelja, pred.	Popravni kolokvijum
XV nedjelja, vježbe	Priprema za polaganje završnog ispita
Obaveze studenta u toku nastave	Redovno praćenje nastave, izrada domaćih zadataka i testova, izrada kolokvijuma i završnog ispita.
Konsultacije	Konsultacije sa predmetnim nastavnikom i saradnikom organizovaće se, na zahtjev studenata, u terminima neposredno prije ili poslije nastave iz ovog predmeta.
Opterećenje studenta u casovima	
Literatura	

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje	Aktivnost na nastavi i domaći zadaci (10 poena), kolokvijum (40 poena), završni ispit (50 poena).
Posebne naznake za predmet	
Napomena	
Ishodi učenja	Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Imenuje i ukratko opiše osnovne hardverske komponente personalnog računara 2. Radi sa Linux i MS Windows operativnim sistemom, i ukratko opiše osnovne elemente operativnih sistema 3. Upotrijebi Internet za pronalaženje informacija i slanje elektronske pošte i ukratko opiše način funkcionisanja računarskih mreža 4. Sastavi jednostavni tekstualni dokument 5. Sastavi tabelarni dokument, sa jednostavnim formulama